

## **SVAKODNEVNI GOVORNI BOSANSKI ĐUDEOESPAÑOL**

*Povodom obilježavanja 500-godišnjice od izgona Jevreja iz Španije – "Sefarad 92", posvećujem ovaj rad uspomeni na Jevreje čije su živote odnijeli vjetrovi rata.*

### **PREDGOVOR**

Jevreji imaju tri zvanična govorna jezika: *ivrit, jidiš i dudeoespanjol.*

Đudeoespanjol (jevrejskošpanski) jezik je kojim govore Jevreji koji su svoju drugu domovinu našli u Španiji. Đudeoespanjol kojim su Jevreji govorili u toku skoro hiljadugodišnjeg boravka u Španiji, hispanolozi su naknadno nazvali ladino. Ovaj naziv se povezuje sa pronađenim prijevodima i transkripcijama jevrejskih liturgijskih tekstova s hebrejskog jezika i hebrejskog pisma – na đudeoespanjol i ladino, tj. latinsko pismo. Ovi tekstovi datirani su u kraj prvog milenijuma naše ere. Njihova naknadna transkripcija sa latinskog pisma na raši pismo, izvršena je nekoliko vijekova kasnije. Ladino je imao kao osnovu španski jezik u nastajanju, što znači sa mnogo jasnije izraženim tragovima latinskog jezika, sa znatno više hebraizama i aramita, i sa veoma mnogo arapskih riječi.

Nakon izgona iz Španije, đudeoespanjol se nastavio razvijati i mijenjati. Jedan dio izgnanika prešao je u sjevernoafričke zemlje, a drugi dio u Italiju i zatim na Balkan, tj. u tadašnje Osmanlijsko carstvo. Iako "stanice" nisu bile prostorno veoma udaljene jedna od druge, periodi u kojima su se "seobe" vršile trajali su po nekoliko stotina godina. U naše krajeve đudeoespanjol je stigao već modificiran u odnosu na ladino, s jasnim konotacijama italijanskog jezika. Te modifikacije su se produbljivale pod uticajem turskog i slavenskih jezika.

U drugoj i trećoj dekadi dvadesetog vijeka, u Jugoslaviji su se mogli diferencirati i regionalni idiomi đudeoespanjola: bosanski, dalmatinski, srbijanski, makedonski, i dr. No, i unutar pojedinih regionalnih idioma stvarali su se subidiomi. Tako, već zarana, bilo je moguće u bosanskom idiому sagledati razvijanje literarno-intelektualnog subidioma, s jedne strane, i svakodnevног govornog subidioma, s druge strane. Onaj prvi se logično razvijao prema svom ishodištu, tj. prema špan-

skom, ali sada već dovršenom i savremenom jeziku. Ta se tendencija nastavila i trajaće i dalje. To je i razumljivo, jer je taj subidiom još živi jezik – njime se služi, prema nekim procjenama, oko 100.000 sefardskih Jevreja širom svijeta.

Svakodnevni govorni bosanski dudeoespanjol je bio fonetski jezik, prilagođen srpskohrvatskim fonetskim karakteristikama. Nakon holokausta, taj subidiom je izgubio značajke živog jezika – nestalo je Jevreja kojima je on bio prvenstveni, a često i jedini oblik izražavanja i komuniciranja. Svakodnevni govorni bosanski dudeoespanjol "zamrzao se" u posljednjim izdisanjima nevinih žrtava.

Ima u ovim našim krajevima još uvijek izvjestan broj Jevreja koji su ili učestvovali u komuniciranju tim jezikom, ili samo prusustvovali razgovorima svojih roditelja i drugih srodnika. Memorija i sluh tih Jevreja, već poodmaklih seniora, jedini su izvori za ovaj rad. Uz njih su provjeravana lična sjećanja, primani poticaji, kreirane ideje. Njima, konsultantima, pripada odgovarajuća zasluga za veliki dio riječi kojima se raspolaze u ovim razmatranjima. Evo nekih imena tih "konsultanata": Ješua Abinun, Samuel Albahari, Avram Finci, Izidor Maestro, Leon Maestro, Cadik Romano, Izidor Romano.

Oko 2.000 riječi i njihovih oblika u svakodnevnom govornom bosanskom dudeoespanjolu, koji su evocirani i sakupljeni, valjalo je svrstati u neki sistem. Ispostavilo se da je gramatički sistem najpogodniji, jer omogućava da se uspomene lingvističkog karaktera izraze i kao leksika, i kao zapažanja o pravilima promjena.

Na taj način, ovaj rad je postao izraz napora da se sačuva od zaborava specifičan komunikacioni sistem i da se doda još jedan kamenčić na obilježena i neobilježena posljednja boravišta.

## RIJEČI I NJIHOVE PROMJENE

Klasifikacija riječi izvršena je po pravilima koja važe za gramatike najvećeg broja jezika, tj. onih svjetskih jezika koji u svom izražavanju imaju za osnovu glas–slovo–riječ.

Promjene riječi: broj, rod, deklinacija, konjugacija i dr. rađene su po opštim principima savremene španske gramatike. Na taj način bilo je moguće ukazati na razlike koje su nastale, u toku proteklih pola milenijuma, između tadašnjeg jevrejskošpanskog jezika (ladina) i ovovremenog dudeoespanjola.

Ovo je pokušaj da se ti opšti gramatički principi adaptiraju i primijene na jedan subidiom dudeoespanjola – na svakodnevni govorni bosanski dudeoespanjol, u onoj mjeri u kojoj su odgovarajuće gramatičke promjene bile u upotrebi.

### Član

*Određeni član* za muški rod glasi: *il* za jedninu, *lus* za množinu. Za ženski rod: *la* za jedninu, *las* za množinu.

Prijedlog a (označava pravac djelovanja) sa članom *il* daje *al*, sa *lus* daje *alus*, sa *la* daje *ala*, sa *las* daje *alas*.

Primjeri: *il amigu* – prijatelj, *al amigu* – prijatelju

- *lus anjus* – godine, *alus anjus* – godinama

la butikja – radnja, ala butikja – u radnji  
las bezbas – pčele, alas bezbas – pčelama.

Prijedlog *di* (označava porijeklo) sa *il* daje *dil*, sa *lus* daje *dilus*, sa *la* daje *dila*, sa *las* daje *dilas*.

Primjeri: *il bajlu* – ples, *dil bajlu* – sa plesa  
*lus čujlijus* – seljačine, *dilus čujlijus* – seljački  
*la boka* – usta, *dila boka* – iz usta  
*las bivdas* – udovice, *dilas bivdas* – udovički

*Neodređeni član* za muški rod u jednini glasi *un*, za množinu *unus*, za ženski rod u jednini *una*, u množini *unas*.

Primjeri: *un bogu* – neki zavežljaj, *unus banjus* – neke banje, *una barva* – neka brada, *unas bavažadas* – neke besposlice.

U značenju (u prijevodu) na srpskohrvatski jezik, neodređeni član može, pored značenja *neki*, imati i značenja: jedan, jedna, jedni, jedne, jedna. Na primjer: jedan zavežljaj, jedne banje, jedna brada, jedne besposlice.

Naglasak (akcenat) neodređenog člana je uvijek na vokalu prvog sloga (*ùn*, *ùna*, *ùnus*, *ùnas*).

*Upotreba člana* u ovom subidiomu jevrejskošpanskog jezika nije bila uvijek obavezna, niti tako česta kao što je to uobičajeno kod drugih romanskih jezika. Skoro da bi se moglo reći da se član upotrebljavao proizvoljno, tj. zavisno od toga da li je, i koliko je onaj koji govorи želio nešto da naglasi ili posebno istakne.

No, postojao je i određen niz slučajeva u kojima je upotreba člana ipak bila obavezna: povodom formiranja neke gramatičke promjene, za ispravno razumijevanje rečenog, i sl. Evo nekoliko takvih situacija.

1. *Kod poređenja pridjeva* za povećanje, u superlativu, član je neophodan sastavni dio oblika.

Primjeri: *grandi* – velik, *il maz grandi* – najveći  
*blankus* – bijeli, *lus mas blankus* – najbjelji  
*malata* – bolesna, *la maz malata* – najbolesnija  
*mazałozas* – sretne, *las maz mazałozas* – najsretnije.

2. *Kod diferencijacije: imenica – pridjev*. Postoji znatan broj riječi koje istim oblikom označavaju i pridjev i imenicu. U ovakvim slučajevima, kad se iz konteksta razgovora nije moglo jasno shvatiti o čemu je riječ, uz imenicu se obavezno stavljao član.

Primjeri: *aženu* – stran, *il aženu* – stranac  
*dizgrasjadu* – nesretan, *il dizgrasjadu* – nesretnik  
*manseva* – mlada, *la manseva* – djevojka  
*fečus* – napravljeni, *lus fečus* – poslovi  
savjozus – pametni, *lus savjozus* – učenjaci  
hazinas – bolesne, *las hazinas* – bolesnice  
saradas – zatvorene, *las saradas* – zatvorenice.

3. *Kod padeške promjene imenica* (deklinacije) koja se vrši uz pomoć prijedloga: *di*, *a*, *kun*, *dolazio* je obavezno uz imenicu i član s kojim su se spajali prijedlozi.

4. *Kod čitanja datuma*. Na primjer: dvadeset i petog ovog mjeseca – *il ventisinku* *di esti mez*, treća sedmica od Hanuke – *la trisera simana dispojs* *di Hanuka*.

## IMENICE

adunta – sastanak  
aguzador – oštrač  
aguža – igla  
agva – voda  
ajri – vazduh  
alavasjon – pohvala  
albondiga – knedla  
alegrija – veselje  
algudon – pamuk  
alhat – nedelja  
alkunja – prezime  
alma – duša  
almendra – badem  
almeša – šljiva  
almešada – pekmez od šljiva  
alvjana – lješnik  
amargura – gorčina  
amigju – prijatelj  
amistad – prijateljstvo  
angusja – jad, gorčina  
aniju – prsten  
anju – godina  
ansja – briga  
arapador – brijač  
armarju – ormar  
aroz – pirinač, riža  
arvatasjon – otimačina  
arvuli – stablo  
asentada – sjednica  
asukri – šećer  
asukritu – bonbon  
aškenazi – Jevrejin porjeklom  
    iz Srednje ili Istočne Evrope  
avdala – obred povodom  
    isteka subote  
avlador – govornik  
avla – govor  
avtaha – nada  
azeti – ulje  
azňu – magarac  
ažu – bijeli luk  
balabaj – domaćin  
bajlu – ples  
balavtaha – tupavko

banju – banja  
barana – galama  
baranadži – galamđija  
baridor – pometač, smetljar  
barva – brada  
batulin – umućeno žumanje  
bavažada – sitnica, glupost  
bendisjon – blagoslov  
bezba – pčela  
bezu – poljubac  
bidakise – zahod, WC  
bilibizi – leblebija  
bimbriju – dunja  
biraha – molitveni blagoslov  
birmila – obredno obrezivanje  
bisnonu – pradjet  
bisnjetu – praunuk  
bivdu – udovac  
blahu – hriščanin  
bočku – blizanac  
boda – svadba  
bogu – zavežljaj  
boju – beskvasni hljeb (za Pesah)  
boka – usta  
bos – glas  
bosku – šuma  
bragas – gaće  
brasu – ruka  
brasus – naručje  
bue – vo  
bukluk – smetlje  
bulanik – talog od kafe  
buraku – rupa  
burvetu – popara  
butikja – trgovina, radnja  
cicijot – rese na taletu  
čadir – kišobran  
čalda – zvjezdoliki kolač  
    od badema  
čapeju – šešir  
čibab – odrezak, šnicla  
čiju – povik, vika  
čiler – ostava, špajza  
činča – stjenica

čizmedži – čizmar, cipelar	fižonis – grah
čučas – čevapčići	fjaru – željezo
čuftas – knedle od mesa	flor – cvijet
čujliju – seljak, seljačina	foja – rupa, grob
čukundruk – cvekla	formu – pećnica, rema
čutuk – panj	foža – list
danju – šteta	fragva – građevina
dedu – prst	frigon – krpa za čišćenje
devda – dug	friju – hladnoća
didal – naprstak	fritula – uštipak od macesa
dija – dan	frutas – voće
dimanda – pitanje	fuente – izvor, česma
displazer – neprijateljost	funtera – unutrašnji dio od tukadu
disregla – nered	gabaj – pomoćnik sveštenika
dišipla – kućna pomoćnica	gajina – kokoš
dizajnu – svečani doručak	gajineru – kokošnjac
dizeju – želja	gaju – pijetao
disgrasja – nesreća	galah – nejvrejski sveštenik
dizmaju – nesvjestica	gana – volja, raspoloženje
djenti – Zub	ganansja – dobitak, zarada
djo – bog	garon – grlo
dobla – veliki zlatnik	gaštador – rasipnik
dolor – bol	gastu – trošak
dota – miraz	gatu – mačka
dukadu – dukat, zlatnik	gazeta – novine
dulsura – slatkiš	gera – rat
daru – čaša	gordura – loj, masnoća
đenitor – roditelj	granu – zrno
đoja – radost	gritu – vik na nekoga
đudiju – Jevrejin	guerfanu – siroče
đuevis – četvrtak	guerku – vrag
đuzdan – novčanik	guerta – bašta, vrt
edad – dob, starost	guevu – jaje
ermanu – brat	guezmu – miris
esperansa – nada	gustu – ukus, želja
faldukera – džep	hadras – spremanje
fambri – glad	hadzir – svinja
farina – brašno	hadzirana – svinjarija
faša – povoj, zavoj	hala – sveti ormar (za Toru)
feču – posao, rad	hamišoši – praznik voće
fidor – smrad	hanukijas – Hanuka svijećnjak
figadu – džigerica	hamec – hrana koja nije paskval
figju – smokva	haraganut – lijenost
filu – konac	hartuna – batine
fin – svršetak, smrt	hazan – sveštenik predmolitelj
finaltasi – posuda za nošenje hrane	hazinu – bolesnik
fistikis – kikiriki	hvarsa – snaga

huegu – požar	kavejus – kosa
inbrolju – prevara	kavesa – glava
inčirme – prsluk	kavra – koza
inimigju – neprijatelj	kavru – jarac
intarador – grobar	kavu – kraj, ishod
intožus – naočale	kaza – kuća
invjarnu – zima	kazaminteru – provodadžija
invranu – ljeto	kazamjentu – vjenčanje
ižu – sin	keša – žalba, zamjerka
japrak – sarma	ketuba – ženidbeni ugovor
jarnu – zet (kćerkin muž)	kezu – sir
jaru – greška	kiridu – dragan
javadura – brava	kirija – žrtva
javi – ključ	klavu – čavao, klinac
jelu – led	kola – rep
jerva – trava	kolana – ogrlica
kadena – lanac	kolča – jorgan
kadinadu – katanac	kolis – kupus
kajentura – temperatura	komunidad đudija – jevrejska opština
kaji – ulica	kolu – vrat
kal, keila – hram, sinagoga	konseža – priča
kalavasa – tikva	konsežu – savjet
kaldera – velika posuda, kazan	korason – srce
kaldu – čorba	kotula – suknja
kaleža – uličica	krijador – stvoritelj
kalor – vrućina	krijatura – dijete
kalsa – čarapa	kučara – kašika
kalsonis – dokoljenice, vrsta tjestenine	kučaron – kutlača
kama – krevet	kučiju – nož
kaminu – put	kuentu – račun
kamiza – košulja	kuernu – rog
kampu – polje	kuerpu – tijelo
kandela – svijeća	kuešku – koštica
kandil – kandilo	kufer – Jevrejin koji ne poštuje vjerske propise
kanja – starinar	kulada – veš za pranje
kantikja – pjesma	kuletu – kravata
kantor – svještenik – pjevač	kulevra – zmija
kapara – žrtva	kulpa – krivica
kara – lice	kumida – jelo
karbon – ugljen	kundža – ruža od koje se spravlja "asukuruzadu"
karni – meso	kuntentez – zadovoljstvo
kastanja – kesten	kunusimjentu – upoznavanje
kavaju – konj	kunjadu – zet (sestrin muž)
kave – kafa, kave pretu – crna kafa,	kurderu – janje, ovca
kave blanku – bijela kafa, kave kun	
batulin	

kurtižu – purimski vašar	mandulatu – slatkiš od sjeckanih badema
kušinu – jastuk	manča – mrlja
kuzina – kuhinja	manija – narukvica
kuzindera – švalja	manjera – način
ladron – kradljivac	mansana – jabuka
ladu – strana	mansevez – mladost
lagrima – suza	mansevu – mladić
lana – vuna	manteka – buter
lavandera – pralja	mar – more
lavorador – radnik	maravija – čudo
lavoru – rad	maridu – suprug
leči – mlijeko	masapan – marcipan
lej – vjera, zakon	masapitjada – tarana
lenju – drvo	masas – đevreci za Pesah
leon – lav	mašijah – mesija
letra – pismo, slovo	martis – utorak
levadura – kvasac	mazal – sreća
limpjador – čistač	mediku – ljekar
limud – zadušnica	merkador – trgovac
lingva – jezik (govorni)	merkadu – tržnica
livru – knjiga	merset – milosrđe
loda – prostitutka	mez – mjesec (kalendarski)
loku – ljudak	meza – postavljena trpeza
luenga – jezik (organ)	mezuza – blagoslov na kućnom dovratku
lugar – mjesto	micva – bogougodno djelo
lukum – patišpanja	miina – pita od sira ili zelja
lukura – ljudost, besmislica	mijoju – mozak
lumbri – vatra	milagri – čudo
lumbrigju – pupak	milizina – lijek
luna – mjesec (nebesko tijelo)	milon – dinja
lunar – mjesecina	mindrugu – mrvica
lunis – ponedjeljak	minha – večernja molitva
luvja – kiša	minjan – kvorum neophodan za zajedničku molitvu
luz – svjetlo	mjedu – strah
macas – beskvasnji hljeb (za Pesah)	mjel – med
maderu – stup, direk	mjerkulis – srijeda
madre – majka	modu – način
maestro – učitelj, majstor	moel – sveštenik osposobljen za ritualno obrezivanje
mal – zlo	moet – praznik
malah – andeo	moezis – orasi
malatija – bolest	montis – brda, vrsta kolača
malatu – bolesnik	morada – stan
maldarim – jevrejska osnovna škola	mosu – momak, sluga
maldiču – prokletnik	
maldisjon – prokletstvo	
malsanu – nezdrav	
mangranu – nar	

moška – muha  
mulad – mjeseceva mijena  
muleža – žljezda, brizla  
muertu – mrtvac  
mulin – mlin  
mundu – svijet  
muneda – novac  
murga – pogrebna odjeća  
mustačus – brkovi  
mužer – žena, supruga  
namoradu – ljubavnik  
nariz – nos  
noći – noć  
nogitas – balkon za žene u sinagogi  
nombri – ime  
nonu – djed  
novju – mladoženja  
nuera – snaha  
njetu – unuk  
njevi – snijeg  
ombri – čovjek, muškarac  
oreža – uho  
ora – sat (vremenski)  
oru – zlato  
ožu – oko  
padre – otac  
padrinu – kum prilikom obrezivanja  
padron – gazda  
palasju – dvorac  
palavra – riječ  
pan – kruh  
panariz – čir  
panderu – daire  
papel – papir  
pared – zid  
parjente – rodbina  
parmakitu – ograda od letvica  
parti – dio  
partidor di lenja – cjepar  
pasador – prolaznik  
pasatjempu – razonoda  
pasensja – strpljenje  
pastel – pita od mesa  
paseju – šetnja  
paša – odrezak od mljevenog  
mesa ili dr.  
psvurija – žižak za kandilo

paz – mir  
penju – češalj  
pera – kruška  
peron – viljuška  
peši – riba  
peškador – ribar  
petu – njedra  
peškadu – ribarnica  
pidasu – komad  
pijadad – samilost  
pikador – grijesnik  
pikadu – grijeh  
piležu – žlundra u mesu  
pimjentu – biber  
pinkas – dnevnik  
pinja – kuvani klip kukuruza  
pinjaderu – frizer  
piožu – uš, vaška  
piškeš – poklon  
pitijikja – hljeb za subotu  
pivitas – pečene košpice  
od bundeve  
pižon – golub  
pjarna – noge  
pjedra – kamen  
pje – noge  
platu – tanjur  
plumas – perje  
polvu – prašina  
presju – cijena  
primus – bliski rođaci  
primura – nužda  
prisa – žurba, hitnja  
prnjada – trudnica  
provi – siromah  
puarta – vrata  
pumidor – paradajz  
punča – ubod  
puntu – trenutak, minut  
raja – bijela džigerica, pajšl  
raki – rakija  
raton – miš  
ravja – ljutnja  
razon – pravo  
re – kralj  
regla – red  
rena – kraljica

rigoldu – podrigivanje	sjelu – nebo
rikju – bogataš	skaleras – stepenice
rimedju – izlaz, rješenje	skalon – stepenica
ripozu – mir, odmor	skaravatu – bubašvaba
rispuesta – odgovor	skarinju – čežnja za nekim
rita – smijeh	skarpa – cipela
rizinkazadu – mladenac	skova – metla
rizinparida – porodilja	soldadu – vojnik
rizinprnjada – početni stadij	svrijaldad – hunjavica, prehlada
trudnoće	šabat – subota
rižinderu – kuhar	šavon – sapun
rohec – ukopnik	šolet – čorbasti grah
roju – crvenokosi, riđan	špital – bolnica
roza – cvijet ruže	šohet – sveštenik osposobljen za košer klanje stoke i živine za ljudsku ishranu
ruskita – purimska kiflica	šuhis – cipele
ruda – ruta, mirišjava i ljekovita	šungja – guščija mast
biljka	talet – ogrtač za molitvu
sadaka – milostinja	taralanja – paučina
saku – vreća	tanid – post
sal – so	tardi – veče
salud – zdravlje	tavajol – maramica
saludu – pozdrav	tavla – daska
salvasjon – spasenje	tavulin – stol
samas – služitelj u sinagogi	tefila – jutarnja molitva
sangri – krv	tefilim – molitveno remenje
sapatu – papuča	tekufa – vjerska zabrana pijenja vode
saraf – zlatar	tela – opna, pokožica
savju – znalac, stručnjak	teta – dojka
savor – ukus	tiju – ujak
seda – svila	tinedži – limar
sehel – pamet	tinu – um, pažnja
sefaradi – Jevrejin porijeklom	tiru – pucanj, hitac
iz Španije	tižadu – krov
sena – večera	tjempu – vrijeme
senjal – znak	tjera – zemlja
servidor – služitelj, konobar	tontu – glupan
servisjos – zahod, WC	tosigu – otrov
set – žed	trapu – krpa
sevoja – crni luk	trifa – nije košer
seža – trepavica	trigju – pšenica
sigitu – čoravko	tripa – stomak
sile – šamar	tuenu – grmljavina, tutnjava
simana – sedmica	tufek – pištolj
siniza – pepeo	turku – musliman
sireza – trešnja	
irma – srebro	
sivdad – grad	

tukadu – tradicionalna kapa	vida – život
starijih žena	vidru – staklo
tutanu – koštana srž	vijažador – putnik
tutun – duhan	vijažu – putovanje
uda – soba	vinagri – ocat, sirće
unja – nokat	vindidor – prodavalac
uva – grožđe	vizindadu – susjedstvo
uzu – običaj	vizinu – susjed
vaka – krava	vjarnis – petak
valor – vrijednost	vježes – starost
varda – istina	vježu – starac
vintana – prozor	vriguensa – sramota
verdura – povrće	zelenikja – pita od špinata
vestidu – odijelo, haljina	zinganu – Rom, Ciganin

1. *Rod imenica.* Imenice muškog roda koje označavaju srodnički odnos ili zanimanje i djelatnost, mogu imati i oblik ženskog roda. Kod imenica koje označavaju srodnički odnos ženski rod se tvorio zamjenom završnog vokala *u* u *a*. Na primjer: ermanu – ermana, nonu – nona, suegru – suegra. Kod imenica koje označavaju zanimanje i djelatnost ženski rod nastaje dodavanjem vokala *a* na oblik muškog roda. na primjer: pinjador – pinjadora, peškador – peškadora. U slučajevima kad se imenice muškog roda završavaju vokalom, ženski rod nastaje zamjenom završnog vokala – vokalom *a*. Na primjer: vizinu – vizina, zinganu – zingana, bivdu – bivda.

2. *Množina imenica.* Imenice oba roda koje završavaju vokalom, tvore množinu dodavanjem konsonanta *s* na oblik jednine. Na primjer: ajudu – ajudus, amigju – amigjus, aniju – anijus, arvuli – arvulis, avtaha – avtahas, bidakise – bidakises, adunta – aduntas, aguža – agužas, agva – agvas, albondiga – albondigas, alegrija – alegrijas, alkunja – alkunjas.

Imenice oba roda koje završavaju konsonantom, tvore množinu dodatkom dvoglasa *is*. Na primjer: alhat – alhatis, arapador – arapadoras, bidahajim – bidahajimis, alavasjon – alavasjonis, amistad – amistadis, edad – edadis, bos – bosis.

3. *Sufksi:* Neke imenice muškog i ženskog roda mogu biti predmet umanjivanja (deminutivi) ili pak uvećavanja (augmentativi). Ovi oblici nastaju dodavanjem sufiksa, tj. posebne rječce na kraju imenice. Za deminutive upotrebljavao se sufiks *kju* a za augmentative sufiks *on*.

a. *Deminutiv* (umanjivanje) ima značenje naziva iz milja ili ljubavi, na primjer: iža – ižikja, ermanu – ermanikju, mansevu – mansevikju, čikju – čikitikju. U nekim slučajevima deminutivi imaju i značenje stvarnog umanjivanja imenice, na primjer: pjedra – pjedrikja, pašaru – pašarikju, pastel – pastelikju.

b. *Augmentativ* (uvećanje) označava najčešće predimenzioniranje objekta, na primjer: kavesa – kaveson, butru – butron, tontu – tonton, buraču – buračon. Ponekad augmentativ stvara i potpuno nova značenja, na primjer: padre (otac) – padron (gazda), kaldera (posuda) – kalderon (kazan), kučara (kašika) – kučaron (šefaljka).

*4. Padeška promjena (deklinacija) imenica*

Deklinacija imenica vrši se uz pomoć prijedloga *di*, *a*, *kun*, pri čemu imenica ne mijenja oblik.

U upotrebi je bilo šest padeža: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, i instrumental.

Na primjer: imenica *adunta* – sastanak

1. ko ili što	<i>adunta</i> – sastanak
2. čiji od koga ili čega	<i>dila adunta</i> – od sastanka
3. kome ili čemu	<i>ala adunta</i> – sastanku
4. koga ili šta	<i>adunta</i> – sastanak
5. gdje, o kome ili o čemu	<i>dila adunta</i> – o sastanku
6. s kim ili s čim	<i>kun adunta</i> – sa sastankom

1991.

(Odlomak)